

CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
Sekretarijat za uređenje prostora
i održivi razvoj

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI
-za izradu tehničke dokumentacije-

Objekat: Porodično stambeni objekat

Lokacija: kat.parcele br. 650/2, 651/2, 652/4, 652/5 i 653/2
upisane u PL -prepis br. 361 KO Podbišće,
PUP-a Mojkovac

Mjesto: Podbišće, Mojkovac

Podnosilac zahtjeva: Mrdović Vuksan

Mojkovac, 07.07.2017.godine

CRNA GORA
OPŠTINA MOJKOVAC
Sekretarijat za uređenje prostora
i održivi razvoj
Broj: 09/2-352/17-29- /20/
Mojkovac: 07.07.2017.godine

Na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. List CG”, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i PUP-a „Mojkovac“ („Sl.list CG- opštinski propisi“ br.19/11 i 9/14), postupajući po zahtjevu Mrdović Vuksana iz Mojkovca, br. 09-1038 od 16.06.2017. godine, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, i z d a j e :

URBANISTIČKO- TEHNIČKE USLOVE -za izradu tehničke dokumentacije-

Urbanističko- tehnički uslovi definišu način izgradnje objekta za skladištenje poljoprivrednih proizvoda- hladnjače u ekonomskom dijelu poljoprivrednog domaćinstava, koje se planira na kat. parcelama br. 650/2, 651/2, 652/4, 652/5 i 653/2 KO Podbišće. Predmetne parcele se nalazi u zahvatu urbanističko- planskog rješenja PUP-a Mojkovac, zona gradskog građevinskog zemljišta, van zahvata planiranih DUP-ova, sa namjenom poljoprivredne površine, odnosno poljoprivrede i ruralno stanovanje.

Urbanističko- tehnički uslovi se izdaju u skladu sa smjernicama PUP-a, **Stanovanje malih gustina na poljoprivrednom zemljištu** (str. 362, osnovnog teksta) i **Pravila građenja za skladišne objekte** (str. 29, tekst izmjene)a na osnovu sljedećih smjernica:

** Za zone i podejeline za koje nije propisana obaveza dalje planske razrade, ovim urbanističkim planom je predviđeno direktno sprovođenje smjernica i pravila iz ovog PUPa kroz izdavanje UTU. (str.50,tekst izmjene).*

I POSTOJEĆE STANJE

a) Podaci iz katastarskog operata- KO Podbišće

Podaci o parcelama				Podaci o vlasniku ili nosiocu prava		
Br. PL	Broj / Podbr.	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina (m ²)	Naziv nosioca prava- adresa i mjesto	Stvarno pravni odnos	Obim prava
361	650/2	Voćnjak 3. klase	2772	Mrdović Rajko Vuksan	Svopstvenik- posjednik	1/1
	651/2	Njiva 4. klase	26			
	652/4	Livada 3. klase	3582			
	652/4	Livada 5. klase	3228			
	652/5	Livada 3. klase	53			
	653/2	Livada 5. klase	547			
		Ukupno:	10208			

Ne postoje tereti i ograničenja.

Podaci u tabeli su preuzeti iz PL 361 KO Podbišće , preuzetog sa sajta Uprave za nekretnine 20.06.2017.godine. Kat.parcele su identifikovane na katastarskoj podlozi koja je sastavni dio urbanističko- planskog rješenja PUP-a i na kopiji plana br.116-959-166 od 19.06.2017. godine izdatoj od strane Uprave za nekretnine- PJ Mojkovac.

Ocjena građevinskog fonda na predmetnom prostoru

Na predmetnom prostoru, prema podacima iz PL nema izgrađenih objekata.

II USLOVI ZA IZGRADNJU

Namjena objekta je objekat za skladištenje poljoprivrednih proizvoda-hladnjača u ekonomskom dijelu poljoprivrednog domaćinstava.

Uslovi se izdaju za površinu lokacije poljoprivrednog domaćinstva, koju čine kat. parcele br. 650/2, 651/2, 652/4, 652/5 i 653/2 KO Podbišće u iznosu od 10208 m².

Urbanističko- tehničkim uslovima br. 09/2-352/16-49-45 od 23.01.2017.godine, na kat. parcelama br. 650/2 i 652/4 KO Podbišće, površine 9 582 m², planirana je izgradnja porodično stambenog objekta u skladu

sa smjernicama, u stambenom dijelu poljoprivrednog domaćinstava, gdje je minimalna površina djela parcele za individualno stanovanje $250m^2$. U odnosu na navedeno, ovim UTU poljoprivredno domaćinstvo se povećava za površinu kat. parcela 650/2, 652/5 i 653/2 KO Podbišće i iznosu ukupno $10208 m^2$.

Na situaciji u projektu prikazati stambeni i ekonomski dio poljoprivrednog gazdinstva, sa planiranim/postojećim stambenim i ekonomskim objektima čija je izgradnja planirana izdatim UTU.

Ovi urbanističko- tehnički uslovi se izdaju u skladu sa smjernicama:

a) Stanovanje manjih gustina na poljoprivrednom zemljištu (str. 362, osnovnog teksta) koje se odnose na slobodno stojeće stambene zgrade poljoprivrednog domaćinstva van građevinskog zemljišta na poljoprivrednom zemljištu, koje imaju sopstvenu parcelu sa pristupom sa javnog puta, sa ekonomskim i stambenim dijelom poljoprivrednog domaćinstva, a na kojoj se do 30% površine parcele može predvidjeti za stambeni dio.

Osnovni programsko prostorni elementi za izgradnju stambenog objekta poljoprivrednog domaćinstva:

- minimalna površina djela parcele za individualno stanovanje $250m^2$

- maksimalna spratnost stambene zgrade do P+1+Pk

- najveći dozvoljeni indeks izgrađenosti na ukupnoj parceli 0,6

- koeficijent zauzetosti tla ukupne parcele 0,3

Na stambenom dijelu parcele se kao zasebni objekti mogu graditi stambeni objekti poljoprivrednog domaćinstva i pomoćni objekti i garaže. Na stambenom dijelu parcele se može podići drugi objekat, ukoliko ukupna gradnja na parceli zadovoljava propisane urbanističke parametre.

Na poljoprivrednom dijelu parcele dozvoljeni su poljoprivredni objekti, objekti za preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, poljoprivredni ekonomski objekti, mini farme, skladišta, staje i drugi pomoćni objekti potrebni za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti.

Uslovi gradnje i regulacije

Novi objekti moraju se postaviti na građevinsku liniju uvučenu min. 6,0m od regulacione linije puta. Minimalna udaljenost objekata iznosi 2,5m od ograde parcele susjeda.

b) Pravila građenja za skladišne objekte (str. 29, tekst izmjene)

- Dozvoljena je izgradnja objekata za skladištenje poljoprivrednih proizvoda za sopstvene potrebe: povrća, voća, žitarica, proizvoda životinjskog porekla i sl.

- Gabarit objekta definiše se urbanističkim uslovima u skladu sa njegovom namjenom.

- Minimalna udaljenost objekta od porodičnog stambenog objekta i od granice susjedne parcele je 5,0 m.

III USLOVI ZA UREĐENJE LOKACIJE

Instalacije mreže u objektu i van njega projektovati u skladu sa propisima i uslovima Javnih preduzeća, koje je potrebno preuzeti prije izrade projektne dokumentacije, a u skladu sa Prostorno- urbanističkim planom.

Situaciju u projektu uraditi u razmeri u skladu sa Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl.list CG” br.23/14), a na način da je njen sastavni dio i uređenje terena na pripadajućoj površini koja će biti u funkciji objekta (kolski i pješački prilazi, rasvjeta, način parkiranja, i dr.).

Saobraćaj

Prilaz lokaciji je sa sjeverozapadne strane sa postojećeg javnog puta, širine cca 4m (širina kat.parcele), koji se planira kao saobraćajnica II reda, širine 6m sa obostranim trottoarima od 1,5m. **U odnosu na planirano stanje saobraćajnice definisati regulacionu i građevinsku liniju planiranog objekta.**

Obezbijediti manipulativni prostor i parking ili garažna mjesta na sopstvenoj građevinskoj parceli, izvan površine javnog puta, a po sljedećem normativu:

- stanovanje (na $1000 m^2$)15 pm (min. 12, a max 18 pm, u zavisnosti od lokalnih uslova).

Dimenzije parking prostora prilagoditi mjerodavnom vozilu prema Pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površine, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl.list CG 24/10 i 33/14).

Uslove priključenja na saobraćajnu infrastrukturu utvrđivaće organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni.

Komunalna infrastruktura- opšti uslovi (str. 375-376, osnovi tekst)

Horizontalno rastojanje između vodovodnih i kanizacionih cevi i zgrada, drvoreda i drugih objekata, ne sme biti manje od 2,5 m. Rastojanje vodovodnih cevi od ostalih instalacija (elektro, telefonski kablovi KDS-a) pri ukrštanju ne sme biti manje od 0,5 m. Pri ukrštanju težiti da vodovodne cevi budu iznad kanizacionih a ispod električnih kablova. Minimalna dubina ukopavanja cevi vodovoda je 1,0 m od vrha cevi do kote terena, a padovi prema tehničkim propisima u zavisnosti od prečnika cevi. Minimalna dubina

ukopavanja cevi kanalizacije je 1,0 m od vrha cevi do kote terena, a padovi prema tehničkim propisima u zavisnosti od prečnika cevi. Za kućne vodovodne priključke prečnika većeg od 50 mm obavezni su odvojeci sa zatvaračem i šahtom na uličnoj cevi. Vodomer se smešta u posebno izgrađen šaht i mora ispunjavati propisane standarde, tehničke normative i norme kvaliteta. Položajno, vodomerni šaht postavljati maksimalno 2,0 m, od regulacione linije. Ako ne postoji ulična vodovodna mreža dozvoljava se izgradnja bunara ili privatne vodovodne mreže sa bunarom ili kaptažom. Ako ne postoji ulična kanalizaciona mreža dozvoljava se izgradnja nepropusne septičke jame (kao prelazno rješenje).

Uslove priključenja na komunalnu infrastrukturu utvrđivaće organi, organizacije i preduzeća koji su zakonom za to ovlašćeni.

Elektroenergetska infrastruktura

Ako je nisko-naponska mreža podzemna, kućni priključak može biti samo podzeman, a ako je nisko-naponska mreža nadzemna, kućni priključak može biti nadzemni ili podzemni. Pri izradi tehničke dokumentacije elektro instalacija obavezno je poštovati Tehničke preporuke EPCG, koji su dostupni na sajtu EPCG EPCG i to:

- Tehničke preporuke za za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje);
- Tehnička preporuka-Tipizacija mjernih mjesta;
- Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja;
- Tehnička preporuka TP-1b- Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4kV.

Napomena: Podnosilac zahtjeva je dopisom br 09-2/40-1070 od 20.06.2017.godine obaviješten da zahtjev za izdavanje elektroenergetskih uslova za budući objekat, mora da sadržiti minimum podataka u skladu sa članom 81 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Sl. list CG" br. 15/17 od 09.03.2017.godine) i da iste dostavi, a što nije učinjeno u predmetnom slučaju, kako bi po službenoj dužnosti organ nadležan za izdavanje UTU pribavio elektroenergetske uslove.

Sve naknadne pojedinosti priključenja planiranog objekta, nastale nakon izdavanja urbanističko tehničke uslove od strane ovog organa, predmet su komunikacije i rješavanja između CEDIS d.o.o, Sektor za pristup mreži - Služba za pristup mreži Regiona 6 i Investitora.

Telekomunikaciona infrastruktura

Pri izradi tehničke dokumentacije telekomunikacionih instalacija obavezno je poštovati pravilnike koje je u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama donijela Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, a to su:

- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Sl. list CG”, br. 41/15);
- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Sl. list CG”, br. 33/14);
- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list CG”, br. 59/15);
- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list CG”, br. 52/14).

IV MATERIJALI KONSTRUKCIJE

- Izgradnju uraditi u skladu sa namjenom, imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primjenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.
- Temelje predviđenog objekta odraditi prema mišljenju projektanta i neophodnih analiza postojećeg terena, a kompletnu konstrukciju uraditi prema važećim standardima.
- Zidove uraditi od tvrdog građevinskog materijala (blok, opeke ili kamena) ili montažnih tradicionalnih materijala (drveta, sendvič panela), a plafonsku konstrukciju prema mišljenju projektanta.
- Naročito obratiti pažnju na stabilnost terena, konstruktivne elemente, odnosno statičke analize nosivosti, seizmičke proračune konstrukcije objekta imajući u vidu da se područje Mojkovca nalazi u VII zoni MCS skale.
- Predviđa se dvovodni ili viševodni krov sa nagibom prema mišljenju projektanta, drvenom krovnom konstrukcijom (ili rešetkama) u zavisnosti od namene tavanskog prostora i krovnim pokrivačem-crijepom, limom ili tegolom, uz obavezno postavljanje snjegobrana.

V MATERIJALI OBRADE

- Fasadu predvidjeti od prirodnih materijala po izboru projektanta i međusobno usaglasiti sa postojećim i okolnim objektima.
- Prozore i vrata predvidjeti od drveta ili PVC u skladu sa ambijentalnim vrijednostima.

VI PRIRODNI USLOVI

- Projektovanje predmetnog objekta je moguća uraditi uz prethodnu analizu terena.
- Projekat konstrukcije prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika (Pravilnik o opterećenju zgrada i Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima).
- Za predmetne proračune koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.
- Ovaj teren spada u III i IV kategoriju sa dozvoljenim opterećenjem $>200\text{KN/m}^2$.
- Srednja godišnja temperatura u dolini Tare kod Mojkovca iznosi oko 7°C .
- Relativna vlažnost se poklapa sa oblačnošću područja i u granicama je od 70-80%.
- Mojkovacko područje prima godišnje prosječno do 2200 mm padavina.
- Vazдушna strujanja su dominantna iz sjevernog, jugozapadnog i južnog pravca.

VII PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Projektno- tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa članovima 76,77,78,79,80, 83, 84 i 85 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list.CG“ br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl.list CG“, br. 23/14), Pravilnikom o načinu obrade površina i zapremine objekata („Sl.list.CG“, br. 47/13), odnosno Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6, Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Sl.list CG“, br. 48/13), Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl.list CG“ br.24/10 i 33/14), drugim važećim normativima, stanadardima i preporukama i uslovima Javnih preduzeća.

Reviziju projektno- tehničke dokumentacije uraditi u skladu sa članovima 86, 87, 88, 89 i 90 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta („Sl.list CG“, br. 23/14). Odredbe člana 86 ne odnose se na porodične stambene zgrade, osim u situacijama kada se prizemna etaža planira za poslovanje.

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normative za oblasti: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta, vazduha i sl. Projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti Republički zavod za zaštitu spomenika kulture kako bi se preduzele mjere za njihovu zaštitu.

VIII OSTALO PO OSNOVU OVIH USLOVA

Ovi uslovi su osnov za izradu tehničke dokumentacije na osnovu koje će se (pored ostalih, zakonom predviđenih i ispunjenih uslova) izdati građevinska dozvola za predmetni objekat.

1. Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono- tehničke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta uz obavezno poštovanje urbanističko- tehničkih uslova.
2. Po osnovu ovih uslova investor je dužan da, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:
 - projektno- tehničku dokumentaciju (Glavni projekat) u 10 primjerka, od kojih 3 u analognom obliku i 7 u zaštićenoj digitalnoj formi;
 - dokaz o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo idejni, odnosno glavni projekat, za direktnu štetu učinjenu trećim licima u skladu sa članom 71 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.
3. Saglasnosti na dostavljenu tehničku dokumentaciju, po osnovu uslova Javnih preduzeća za izradu iste, pribavlja nadležni Sekretarijat po službenoj dužnosti.
4. Investitor građenje objekta može započeti na osnovu građevinske dozvole, glavnog projekta, dokaza o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknada za komunalno opremanje na osnovu čl.66 i 105 Zakona

o uređenju prostora i izgradnji objekata i dokaza o izvršenim obavezama u skladu sa posebnim propisima.

5. Završeni objekat će se priključiti na elektroenergetsku, hidrotehničku, telekomunikacionu i saobraćajnu mrežu po uslovima koje propišu Javna preduzeća.

IX SASATAVNI DIO URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA

1. Izvod iz grafičkog dijela planskog dokumeta (namjena prostora-plan).
2. Saobraćajno- tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije br. 09-4/16-1195 od 07.07. 2017.godine, Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj.
3. Uslovi za mjesto i način priključenja na vodovodnu infrastrukturu, br. 1592 od 27.06.2017.godine, DOO "Komunalne usluge- Gradac".

Dostavljeno: 1x naslovu; 1x u predme i 1x arhivi.

Obradila:

Ivana Medojević, spec. arhitekture





PROSTORNO - URBANISTIČKI PLAN OPSTINE MOJKOVAC

06.URBANISTIČKO- PLANSKO RJEŠENJE: NAMJENA POVRŠINA SA ZONAMA I

OBLICIMA INTERVENCIJA - plan /

R 1: 5 000



CRNA GORA

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za uređenje prostora
i održivi razvoj

Broj: 09-4 *116-1190*

Mojkovac, 07.07.2017. godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Mojkovac, postupajući po službenoj dužnosti za izdavanje saobraćajno tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, investitora Mrdović Vuksana, na osnovu člana 5 stav 3 Zakona o putevima („Sl. list RCG“, br. 42/04 i „Sl. list CG“, br. 21/09, 54/09, 10/10, 36/11 i 40/11), čl. 8 i 15 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 22/10), PUP-a opštine Mojkovac („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 19/11 i 9/14) i člana 18 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Mojkovac („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 7/13 i 8/13), **izdaje sljedeće:**

SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Saobraćajno tehnički uslovi se odnose na tehničku dokumentaciju, investitora Mrdović Vuksana, kojom je planirana izgradnja objekta za skladištenje poljoprivrednih proizvoda-hladnjače u ekonomskom dijelu domaćinstva, na katastarskim parcelama br. 651/2, 652/4, 652/5 i 653/2 upisane u PL br. 361 KO Podbišće, PUP-Mojkovac.

1. OPŠTI SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI

- Projektnu dokumentaciju predmetnog objekta i njegovog priključka na opštinski put uraditi prema smjernicama PUP-a Mojkovac.
- U projektu, na nivou situacije, prikazati mjesto i način priključka katastrske parcela na opštinski put.
- Parking prostor obezbijediti unutar sopstvene katastarske parcele na kojoj se planira izgradnja objekata, shodno smjernicama PUP-a Mojkovac i normativima iz Pravilnika o sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl. list CG“, br. 24/10 i 33/14).
- Tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima, preporukama i propisima koji važe u ovoj oblasti.

2. POSEBNI SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI

- Saobraćajni priključak za predmetni objekat obezbijediti sa postojećeg opštinskog puta.
- Na priključku prilaznog puta na opštinski put neophodno je obezbediti odgovarajuću preglednost za sve učesnike u saobraćaju.
- Mjerodavno vozilo za proračun priključka je teretno vozilo.
- Izlivno-ulivne trake, ukoliko su potrebne, projektovati po važećim propisima i standardima.
- Voditi računa o spoju novog i postojećeg puta i koristiti materijale koji odgovaraju materijalima predmetnog opštinskog puta.
- Ukoliko nijesu potrebne ulivno-izlivne trake na priključku na opštinski put postaviti oborene ivičnjake.
- Odvod atmosferske vode predvidjeti tako da ne dotiču na put na koji se vrši priključenje.
- Voditi računa da se ne ugroze postojeći putni objekti i oprema.

Obradio

Radovan Damjanović



Sekretar

Jović Marković

Broj: 1592
Mojkovac, 27.06 2017. god

Vojislava Šćepanovića bb
+382 (0)50 - 470 - 200
Email: gradacmojkovac@gmail.com

Црна Гора
ОПШТИНА МОЈКОВАЦ

Примљено: 27-06-2017			
Бр. јед.	Број	Прилог	Бриједност
09	1121		


OPŠTINA MOJKOVAC
Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj

Predmet: Odgovor na zahtjev

Poštovani,

Vašim dopisom broj 09/2-40-1069 od 22.06.2017. godine, tražili ste da vam dostavimo hidrotehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije i definisanja mjesta priključenja na infrastrukturu, objekta za skladištenje poljoprivrednih proizvoda – hladnjače u ekonomskom dijelu poljoprivrednog domaćinstva koje se planira na kat. parcelama br. 650/2, 651/2, 652/4, 652/5, 653/2 KO Podbišće na ime podnosioca **Mrdović Vuksan iz Mojkovca**, međutim na opisanim parcelama ne postoji infrastruktura kojom gazduje DOO "Komunalne usluge – Gradac".

OBRADIO,
Predrag Smolović



DOSTAVITI:
1* naslovu ✓
1* tehničkoj službi
1* a/a

